

Ka Moporesidente Henry B. Eyring

Mogakolodi wa Ntlha mo
Boporesidenteng jwa Ntlha



Malwapa le Thapelo

Nako nngwe, fa ke ntse fa thoko ga bolao jwa ga ntate bosigo jotlehe, o ne a bua ka botshelo jwa gagwe a sale mmotlana. O ne a bua ka lorato lwa batsadi ba gagwe ka dinako tse go neng gole thata le ka lerato la gagwe mo go Rara yo ko Legodimong le Mmoloki. Kene ke itse fa a bolawa ke kankere, ka jalo gone go sa gakgamatse fa a kopanya maikutlo go Rara yo ko Legodimong le lorato le bopelonomi jwa ga rraagwe yo mo lefatsheng. Ntate one a rile fa a rapela, o ne a akanya fa a bona mo tlhaloganyong monyenyo wa Rara yo ko Legodimong.

Batsadi ba gagwe bane ba mo rutile gore a rapele e kare o bua le Modimo le gore Modimo o tlaa mo araba ka lorato. One a tlhoka sekao seo go fitlha ko bokhutlhong. Fa botlhoko bo oketsega, rene ra mo fitlhela mo mosong a khubame fa thoko ga bolao jwa gagwe. One ale bokowa goka boela mo bolaong. One a re bolelela gore one a rapela a botsa Rara yo ko Legodimong gore ke eng a tshwanetse go sokola mo go kana fa ane a leka nako tsothe go nna mosiami. One a re karabo ee bonolo ene ya tla: “Modimo o tla bana ba basimane ba ba pelo kgale.”

O ne a nna lesole go fitlha ko bofelong, a tshepha gore Modimo oa mo rata, w a mo reetsa, le gore o tlaa mo tsholetsa. One a segofadiwa go itse kwa tshimologong le go sa lebala gore Modimo yo mo rata o nna ale gaufi le ene ka thapelo.

Ke sone se Morena a rutileng batsadi, “Ba tlaa ruta bana ba bone go rapela, le go tsamaya ba tlhamaletse fa pele ga Morena” (D&C 68:28).

Efangedi ya ga Jeso Keresete e buseleditswe—ka Buka ya ga Momone le ka dinotlele tsothe tsa boperesiti go kopanya malwapa—ka gore Joseph Smith fa ane ale mosimanyana o rapetse thapelo ana le tumelo. O ne a nna le tumelo mo lelwapeng le go neng gole lorato le tumelo.

Dingwaga tse masome a mabedi tsemi fetileng Morena o ne a gakolola malwapa “The Family: A Proclamation to the World” gotswa mo Boporesidente jwa Ntlha le Lekalana la Baaposetolo ba le Lesome le Bobedi: “Manyalo aa atlegang le malwapa a tlhametsweng mo melawaneng ya tumelo, thapelo, boikotlhao, boitshwarela, go tlotla, lorato, mautlwelo botlhoko, go bereka, le ditiragalo tse dika nonotshang.”¹

Re kolota melebo a ma golo go lelwapa la Moporofite Joseph Smith go bo ba mo godisitse. Lelwapa la gagwe ba nnile sekao eseng fela mo tumelong le thapelo mme le mo boikotlhaong, boitshwarelo, go tlotla, lorato, go nna kutlwelo botlhoko, go bereka, le ditiragalo tse dika nonotshang.

Ba ba tlaa tlang ko morago ba tlaa go bitsa yo o sego-fetseng ka sekao sa thapelo mo lwapeng la gago. O ka se emeletse motlhanka yo mogolo wa Modimo, mme ka thapelo le sekao sa boikanyego go thusa Morena Jeso Keresete go barutwana ba ba siameng ba ratega.

Mo go tsothle tse oka tlhophang go di dira go thusa Morana, thapelo e tlaa nna ko pele ga tsone. Gase batho ba ba rileng ba ereng, ga ba rapela, ba bo ba raya ba bangwe bare ba bule matlho go bona gore ke mang yo o teng. O ka nna motho yo ntseng jalo.

Akanya go go raya eng mo go bao khubamang le bone le rapela ka lelwapa. Ga ba utlwa gore o bua le Modimo ona le tumelo, tumelo ya bone etlaa oketsega gore le bone ba bue le Modimo. Fa o rapela go leboga Modimo gobo a le segofaditse, tumelo ya bone etlaa gola gore Modimo wa ba rata le gore O arabile dithapelo tsa gago le gore o tlaa araba tsa bone. Seo seka diragala fela mo thapelong ya ba lelwapa fa i kile wa itemogela seo mo thapelong ya gago, nako le nako.

Ke ntse kea segofadiwa ke ntate le mme ba ba boileng le Modimo. Sekao sa bone sa thata ya thapelo mo malwapeng se segofatsa baba tsileng morago ga bone.

Bana bame le bana ba bana ba segofadiwa tsatsi le letsatsi ka sekao sa batsadi bame. Tumelo ya gore Modimo yo o lerato o utlwa a bo a araba dithapelo e fetetse ko go bone. O ka dira ditso tse mo lelwapeng la gago. Ke rapela le tlaa dira jalo.

NTLHA

1. "The Family: A Proclamation to the World," *Liahona*, Nov. 2010, 129; kgatelelo e tlhaditswe.

IPELELE DINGWAGA TSE 20 TSA PROCLAMATION ON THE FAMILY

"The Family: A Proclamation to the World" e ruta melawana ee re beyang mo dinakong jaaka fa ene ere begelwa lantlha ka Lwetse 23, 1995. Akanya go laletsa bangwe kgotsa malwapa ba o ba rutang go ipelele dingwaga tse 20 tsa proclamation ka go:

1. Tlhomaganya melawana ye e mo teng ee botlhokwa mo go bone. (Bona ka fa Moporesidente Eyring a dirang se ka molaetsa wa thapelo fa godimo.)
2. Buisanang ka fa melawana e ba segofatsa gompiono le mo isagong.
3. Ipeeletse maikemisetso go na le melawana mo matshelong a bone le go abelana le ba bangwe.

BANANA

Berekela mo Thapelong

Moporesidente Eyring o ruta gore lelwapa leka segofadiwa ka go amana thata le Rara yo ko Legodimong. O ka tokafatsa kafa o amanang le Ene ka go tokafatsa dithapelo tsa gago! Gona le maano ale mmalwa a go dira jaana:

Pele ga o simolola go rapela, tsaya nakwana go akanya ka seo batlang gose bua. Akanyetsa dipotso tse o nang le tsone kgotsa akanya ka matshwenyego a gago—o ka di kwala gore o seke wa di lebala. Dirisa nako e go ka tlhamalatsa dikakanyo tsa letsatsi gore o lebagane le dikgakololo tsa Mowa oo Boitshepo. Fa tlhaloganyo akanya ka disele fa o rapela, leka go akanya ka Rara yo ko Legodimong a go reeditse. Bua go tlhamaletse. Gape, tlhogela metsotso ko bofelong jwa thapelo go reetsa kgakololo gotswa Moweng. O ka kwala se se go kgathileng mo bukaneng ya gago ya ditiragalo.

Gakologelwa gore thapelo e tshwana le tiro, ose tshwenyego go tlhokana le go ipaakanya kgotsa go lebega gole thata! Ka fa o rapelang ka teng go ka thusa go amana le Modimo le go segofatsa ba ba tlang ko morago.

BANA

Kgakololo ya Thapelo

Moporesidente Eyring o ruta gore go botlhokwa go rapela le ba lelwapa. O ka nna sekao mo go ba lwapa la gago ka go rapela malatsi otlhe. Oka gakolola ba lelwapa la gago gore ba rapele botlhe malatsi otlhe. Gakologelwa mafoko aa builweng ke Moporesidente Eyring: "Rara yo ko Legodimong o utlwa dithapelo tsa rona. O a go rata. O itse leina la gago" ("Continuing Revelation," *Liahona*, Nov. 2014, 73). Kwala mafoko a mo karateng kgotsa pampitshana o bo o e baya fa botlhe ba lelwapa baka e bonang. Ka tsela o o ka gakologelwa gore Rara yo ko Legodimong o batla go go utlwa!



Dikai tsa ga Jeso Keresete: Thata le Kgalalelo ka Botlalo

Tumelo, Lelwapa, Thuso

Ka thapelo ithute tiriso e mme o senke go itse gore o ka abelana eng. Go tlhaloganya botshelo le thomo ya Mmoloki go ka oketsa jang tumelo ya gago mo go Ene le go segofatsa ba o ba lebeleiseng ka thuto ya ketelo? Go bona molaetsa yo montsi, ya ko reliefsociety.lds.org.

Se ke karolo ya ditatelano tsa Melaetsa ya Thuto ya Ketelo go akaretsa boitsholo jwa Mmoloki.

Dikwalo tse di boitsepo di ruta gore Jeso Keresete “o amogetse thata, gotlhe ko legodimong le mo lefatsheng, le kgalalelo yaga Rara ene ena le ene” (D&C 93:17). Elder M. Russell Ballard wa Lekalana la Baaposetolo bale Lesome le Bobedi one are ka thata e Mmoloki wa rona o tlhodile legodimo le lefatsheng, a dira dikgagamatso, le go nna le ditlhabi ko tshimong ya Gethesemane le Mokgoro.¹ Jaaka fa re tlhaloganya se, tumelo ya rona mo go Keresete etlaa oketsega, le gore re tlaa nna le maatla.

Fa re dira kgolagano mo tempeleng, Morena o re segofatsa ka thata Ya gagwe. Linda K. Burton, Relief Society general president, o ne a re: “Go obamela kgolagano go a thatafatsa, le go sireletsa. . . . Mo bogautshwaneng Ke kopane le tsala yame. One a fa bopaki jwa gore o

amogetse khumiso semowa ko tempeleng, o ikutlwa a thatafaditswe go ka hema dithaelo.”²

Nefi o fa bopaki ka maatla a kgolagano: “Ke le, Nefi, ke bone thata ya Konyana ya Modimo, gore e fologetse . . . mo bathong ba kgolagano le Morena, . . . le gore ba ipapanne ka tshiamo le thata ya Modimo ka kgalalelo ee kgolo” (1 Nephi 14:14).

Dikwalo tsa tumelo tse di tlaelelsang

Jeremia 51:15; Tshenolo 1:6; Jakobe 4:6–7; Mosiah 3:17

Gotsweng Dikwalong tsa Tumelo

A tletse ka mautlwelo botlhoko go Martha le Maria, Jeso Keresete o ne a tsosa Lasaro mo baswing ka thata ya Modimo ye aneng ana le yone.

Jeso o gorogile ko lelwapeng la ga Martha le Maria morago ga Lasaro a nna mo lebitleng malatsi a le mane. Bane baya ko lebitleng laga Lasaro, mme Jeso one a laola gore

lentswe le le khurumeditse lebitla le ntshiwe. Jeso one a re go Martha, “Aa ga kea bua go wena, gore, gao dumela, o tlaa bona kgalalelo ya Modimo?” One a rapela go Modimo Rara “a bua ka lentswe le le golo, Lasaro, tlaa ko pele.

“Mme yoo o neng a sule o ne atla, a bofilwe matsogo le maoto ka letsela.” (Bona Johane 20:1–17.) Mmoloki o dirisa thata ya gagwe go re golola le gore thatafatsa. Tumelo ya rona mo go ene etlaa oketsega fa re gakologelwa gore ona le thata otlhe le kgalalelo.

DINTLHA

1. BonaM. Russell Ballard, “Tse ke Ditiro Tsame le Kgalalelo yame,” *Liahona*, May 2013, 18.
2. Linda K. Burton, “Thata, boitumelo, le lorato lwa ba ba obamelang molao,” *Liahona*, Nov. 2013, 111.

Akanyetsa Se

Thata ya Modimo eka refa jang thata le kgalalelo?